5

Síminn

24195

siminn.is

TAKE ME

RASSAKALLInn




Núna byrjar Sagan um Rassa kallin
Hæ
Hei pappír biddu
já en. Af hverju
Nú hvað heldurðu
hmm Geimrassin
???
við hverin bústu við förum
já!!!?..
Auð~Hað Drífum okkur
já!!?

RASSA KALLINN

og Prumpaherinn


1000
1000
Forða sig!
Hummm

Sagan byrjar í æfingasal Prumpsins


Hæ, Hvað ert þú
hver ert þú?
???
nei
manstu ekki eftir mér
ea ég er ekki viss
Jú...nú man ég!
Stríð
horkallar nálgast
BIB BIB

allir á sýna staði!
Sleppa!
Æfinga höllin
RASSA Höllin
miktu seina er stritið búið
Húrra!


AAAA!!
AAAAA!!
Rassakall, Rassakall!
Rassakall!
Rassakall!


hgvert fór alt vatnið ?
bæli Vassgaurs
Vass gaur á sök á Þessu
a.o.ég fék vatn í augað
afhverju er vatn inni
180


Prumphum afStaad


hvert prum vid adtara
pad vi ei é aeRRi


Ó nei vandahússvart Hol


Hvad gerum við nú


veit það ekk
hví fórum við í biltur
1:00
1:00

FRAMHALD Í NÆSTA BLAÐI



Jón 877

Afmælisboð

Aron Bjarklind

Hér með er þér/ykkur boðið í 9 ára

afmælið ~~mitt~~ okkar þann 1/5

frá kl. 16 til 19 að Krummaholum 10

Ef forföll verða vinsamlegast láttu

vita í síma 5673245

Bestu kveðjur

Audunn og Bjössi

ZAZOU
Mariana

Framleiðandi: Karton efh. karton@karton.is

Min bedste veninde

Jeg har en meget god veninde, som jeg er kendt i over ti år hvor vi har haft det morsomt. Vi har altid lavet sjove ting sammen, taget på vidunderlige rejser i udlandet og set masser af skægge teaterstykker. Men nu er tingene ikke så morsomme mere. Min veninde har fået at vide at hun har kræft. Det er en dum sygdom og hun har det meget elendigt. Hun går til kræftbehandling som gør hende meget syg. Hun får noget stærkt medicin som gør hende endnu mere syg, end selve sygdommen.

Jeg har tænkt meget over hvordan jeg kan gøre hendes svære liv sjovere. Jeg har tilbudt hende at tage med hende på en afslappende rejse til varmere lande, men det afslog hun på grund af sit helbred. Jeg har givet hende hendes favorit chokolade mange gange, men jeg tror ikke hendes dårlige mave kan tåle den. Afskårne blomster kan hun ikke lide, hun synes det er så sørgmodigt at se dem visne og dø, de minder hende altid om begravelser. Jeg håber bare hun kommer godt igennem behandlingen og vi snart kan fortsætte med vores eventyrlige liv.



Anna María Þorkelsdóttir

Hólabrekkuskóli

Venskab – 9. klasse

I denne opgave skal I arbejde med ord der har med venskab at gøre. I får tekster som I skal læse og arbejde med.

Uge 1.

1. Den første tekst skal I oversætte til islandsk. Oversættelsen skriver I på det medfølgende blad.
2. I skal selv lave opgaver til tekst nummer to. Det bliver til spørgsmål andre elever skal løse. (Gagnvirkur lestur)
3. I den tredje tekst finder I alle tillægsordene (adjektiverne) og **gradbøjer** dem. I finder også alle udsagnsord (verber) og alle navneord (substantiver). I skal skrive dem på det medfølgende blad. Udsagnsordene skriver I i **nutid og datid**, navneordene i **ental og flertal.**

Uge 2.

I skriver et brev til jeres bedste ven. Brevet skal være mindst en printet side med tekststørrelse 12 og brevets tekst skal handle om hvad du kan bedst lide ved din ven, hvad du kan bedst lide at gøre når I er sammen og hvad du kunne tænke dig at gøre sammen med ham/hende i fremtiden. **Brevet sender I til læreren igennem Netskóli Reykjavíkur – opgave nr. 5**.

God fornøjelse

Opgavehæftet avleverer I til læreren, samt de to udfyldte blade, den 5. marts.



Málfræðiheiti:
Navneord (substantiver) = nafnorð
Udsagnsord (verber) = sagnorð
Tillægsord (adjektiver) = lýsingarorð
Nutid = nútíð
Datid = þátíð
Ental = eintala
Flertal = fleirtala
Gradbøjning = stigbreyting

Tekst 1 - Oversættelse

Sådan bliver du en god ven

For at have gode venner, skal du jo også selv være en.



Det er super vigtigt at have nogle venner, der kan støtte en gennem livet. Venner, du kan grine og græde med og betro dig til med dine tanker og følelser. Men for at have nogle dejlige venner, bliver du jo også selv nødt til at være en god ven.

Venner giver nemlig en anden form for støtte, end kæreste og forældre kan give. Og faktisk har undersøgelser vist at gode venner gavner dit immunforsvar. **Gode venner får dig til at slappe af, tage en dyb indånding, huske på hvad der egentlig er vigtigt og hvorfor.** At være en god ven gør dit liv sjovere, mere interessant og lettere at leve. Og når du er en god ven, viser du også, hvordan du gerne selv vil behandles.

FoRMÁL

Artemis Fowl er 12 Ára Gamall Maður.

ARTEMIS FOWL

pig burfig
agislo

FLETTI bóók

Haraldur bersk við skrímsli



Mt
30.000kr.
50.000
Til hamingju
STOP
Rembst frítt i gegnum þettn
Taxi 30.000 kr
Búðu 2. umferðir
Á
Upp
B

E
B



Harry
Ptter
Numba.s.3000.

KAFTEINN OFURBRÓK OG
ILL
ILLMEN-
NIN
P P

Kafteinn ofurBrók Og SPEnnandi ÆvintýRi

5. SKRÁ-
Ldverkið
eftir ARON


POLIS
RUSL
Poli
Polis
Polis
Polis
Polis
Pol
Polis

KafteiNN ofur-Brók og liftaknilega HorSkrimslið

Firri Hluti: Knerraði aðnaturlegi



Geggiað grín!
Hörku Hasar
KLÍStraða KLUðUR

Sjötta Sk. ÅLDverKið

eftir DAV Pikley


Komið sæl velkomin í enn eina Hraktalla Söguna okkar
Fyrst ættuð þið að kíkja á þessa myndasögu þið verðið alveg með á nótunum

Fletibíó


hjalp
Smell

ELFtoblio



Kafteinn Ofurbrók og Nýja Klósettið




Einn sinni vora tveir Svalir piltar
við erum Svalir
ég líka
enn kári skólastjóri
Dvan
Sem er góð leið með dáleiðsluhring t.d.
Panntaru pizzu
auðvitað
á meðan fór haraldur á klósettið
allt í einu sagði einhver: -
ég ætla að éta þig
Danger

þú átt ekki ettir af trúa þí
Kári skammaði mig.
ok
Sko ég sá sko klósettskrímsli, svart.
Ired
Leiflu-mér að fara á klósettið
Idet
Nei
Idet


argggggggggggggg
Hjálp
Tolet


og það sama
Heirirðu það!!!!

SNiLD
SNiLD

eFTiR ARON bjaRKLiND

Prófaðu! að taka Laufin
af ananas Settu Laufið
í Pott með mold í og et
Potturinn er í gróðurhúsi þá
vex að lokum ananas tré

Prófaðu!... Teiknaðu bandaríska
fánann. Litaði Sjö rauðar rendur
á pappír en skildu hornið
eftir. lataðu það blátt og límdu
á það 50 litlar hvítar
Stjörnur.

PRÓfaðU! til að skilja hvernig hötturinn er gerður að flötukorti skaltu flysja appelsínu og reyna að búa til ferhyrning úr hýðinu. Er það auðveldara ef þú skerð það í mjóar ræmur.



Taktu brauðsneið og flettu hana út með kökukefli. Settu á hana fyllingu sem þér finnst góð og rúlladi henni síðan upp. Núna kallast þetta mexíkós enchilada!

Prófaðu! að Búa til Panflautu.

Limdu saman tíu rör í röð. KLipptu Svo neðan af þeim Svo þau Séu misLöng. blástu eftir röraLengjunni allri til að Spila á flautuna.

Prófaðu!

Búðu til hirðingjatjald.

Breiddu Stórt Lak yfir borð og Láttu það hanga niður á gólf. Settu Svo litríkar mottur og mjúka Púða á gólfið undir borðinu.

Prófaðu! Búðu til vindmyllu.

Klipptu út Kross úr pappír. festu hann á blýant með teiknibólu og snúðu lítillega upp á armana. Blástu svo til að myllan snúist

Prófaðu!

Stórir

Sólblómaakrar eru víða í frakklandi.
Prófaðu að sá sólblómafræi að vori,
vökvaðu það í Hverri viku allt
Sumarið og blómið verður
orðið stærra en þú að
Hausti

Prófaðu! Búðu til þína eigin Pitsu úr brauði. með tómatsneiðum og osti. Settu þetta undir heitt grill eða ofn þangað til osturinn er bráðinn

hjarta
KAFT
EINN
OFUR
BRÓK
nótur

TI
MÖMMU OG
PABBA

trAlli
tralli
D
Storu viti
EKKi bitið heldur
Sfellið
Auga

bílskur
sjáðu
sjáðu trékar

þingveccir
10 S
Atþ als eRi sprengjn allar í einu
Ó Nei!!!
Frekar

100

KAFTEINN OFURBRÓK OG LÍFTEAI KNILEGA KLÓSETTIÐ

Eftir aron bjarklindarnason


NammNamm
Étum kaftein ofurbró


Nam Namm étum þá
Ég Skal Lota þvi að þessi Suga byrja illa

Úpss sorri
Áts
Her komið
Já Herra
Fylgiiðmér
Hví Hristist allt

Hann breitisti katten ofan brók
dinndin smell
HaHa
Gu,uuu u
Á - meðan var Haraldur og Georg
~~á~~ tíma
Rita var Högg
7.9
20
100
25

ekki Éra kattin Ot ur brok
eora

Svo

kemur

Framhald

Ena

tir aron bjarklind arnason




Nam Namm Étum þá
Ég Skal lota þvi að þessi Sugabyrja illa

Ath
Pr.o P
Prhmru
brák
PSP

tra la laaaa
Rattei
otnr prok
123
mál tykir
Allti
Lagi
5

Fire
Fire
Fire
Fire
Fire
Fire
Fire
Fire
Fire
Fire
Fire
Fire
Sprengjiþraðir
Bazuca
TNT
TNT

Georg og Haraldur kinna Stolti:

BLÁKALDAR STØRFYNDIR UM KAYSTEIN OFURBRÓK

Kofaútgáta 1/4


Einu sinni voru tveir Kútnáungar sem hétu Georg og Haraldur.
Við erum svalir
Ég líka
Skólastjórinn þeirra Kári var gamall Geðstirður.
Grrr pottormar.
bla, bla, bla
Einusinni þegar Kári var að fresta Georg ~~og Haraldi~~
þið eigið að hlíða mér.
So þeir dáleddu hann bara-með 3-V dáleddu- Hring.™
Alls ekki nú hlíðir þú okkur
Já
ee


Þeir létu Hann
Halda-að Hann
væri ofur Hetja
Núnn eltu
Rafteill
Já Herra
Þetta átti bara vera
Grín.......
trallall-aaaaa
HaHaH!!
...Enn það Gekk of langt.
ég ætlaði Gallgi
berjast Gegn
Glaþnm
Klirk
Alltof
Alltof langt!!!!...
komdu
aftur
Hæ
Gæ

[redacted]



Kafteinn Ofurbrók
er, Ofurhetja.
í öllum bókunum.
Hann kemur og bjargar
öllum úr vanda.

venjulega er
Kafteinn Ofur...
Kári skólastjóri
í skólanum þeirra
Georgs og Haralds
oget maður smellir
fingri nálægt Kára breitist hann
í Kafteiofur...

og Kafteinn ofurbrók er ekki
meðalvöruskikkju heldur Gardínu

Kíkjum líka á Sófus séna



/eða Horkallinn

Sótus Søni er filupúkinn
Sem ég Sagði Ykkur frá.
tilað Verða Horkallinn
þarf maður Sameinda 2000.

KAFÉINN-OFURBRÓK og HORLEÐjan

Höfundur
Aron
Bjarklind

Bara
að
fjalla
um
nýustu
bókina

Komið, þið sæl hér í þessari bók eru 2 Piltar G. og H.
og líka til upúki Sótus. Séni. Gerir Allt tillt verra.
Horkallinn sem við sjáum. er samt Sótus Séni. Þessi leiðinleigi
Þessi með Gula Hárið. er Haraldur.
Samt ekki glei-ma katteini oturbrok
Þessi með Svarta Hárið er Georg
Já ég Gleimdi Horkallinn er með 4 hendur

Einn-daginn-varð hann firir árás fýblalegasta fífils
Hjálp
Finst þér ekki-leiðinlegt þegar svona gerist??
So Georg stal dáttlum Ofurkrafta Sopa frá frá Geim GeimGaurum
útt
Og Gat Honum Sopa.
Svona Gleiftu þetta
Skindilega-varð-Hann Ofur sterkur
Hop eg get flogið
Já Hérna
Skrambans

Eftir þetta-kvenær sem skólastjórinn einkvern Smella fingrinum
Smell
...breitist Hann aftur í þið vitið Hvern!
Tra-la-laaaa
ó nei
ekki aftur
Eina leiðin til að Stöðva Han er að skvetta Vatni á Hansin á Honum
H2O
þá breitist Hann aftur í Kára skólastjóra
Hvað eruð þið að bralla ormar?
passið ykkur vegna þá að Smella Aldrei fingrinum nálagt Kára skólastjóra
Búið

1. Kafli

Georg

Og Haraldur

þetta eru Georg Skeggjason og Haraldur Hugason. Georg er þessi vinstra meigin með Hálsbindið og flata Hausinn. Haraldur er Hægra meigin í Stuttorma bol og illa kliftur.

þetta Skulið þið muna.


þvoið Ykkur um Hendurnar Eftir Að Hafa verið Á klósettinu

Einkunnir Georgs og Haraldar í Skólanum voru yfirleitt mjög pagilegar í meðförum. þar voru Oftast Oftast að zakna með fingrum Annara handa


Þvoið ykkur um
Hendurnar Ef-
tasl

et til vorn Georg og Haraldur ekki Sterkir í Statsetningu og kunna kanski margföldunartöfluna illa. Og et til Vill vorn þeir heldur ekki góðir í máltræði! en þegar málið snerist um að

Hins vegnar veitti ekki af óllum fingrunum til
að tákna einkunnir Sótusar Sénís (strákurinn
Hér fyrir neðan með Stautuna og Gleraugun)
þar sem Sótus gekk svona vel í skólanum
Hélt fólk að Hann væri mikku en Georg
og Haraldur.
enn það var ekki rétt



Sjáið til... Georg og Haraldur Alveg jafn Gáfaðir og dúxarnir... bara á Annann Hátt. Á þann Hátt sem ekki var Hægt meta með Krossprófum Og Heimastílum


Þvoið YKKURUM HendurNar
Í
KLóSettinu

Gung
tvi földur
HäHa
Herra ufinirgn maður
parna er hún
já parna er hún
Hvað múna
tvi földur
við erum í vanda
já


ókei
tvitóldunn
yethvrþí tvitaldag kati ein othr brók
ja
tvifóldun


tralalaaa
verðið ýkkurað góðu
tvitölaun
vá
takk
ónei
tralalaaa

HaHaHa


Húrra

FLettibiO Djóg

Flectibió



Fletibió

dijq



Eftir aron bjarklind arnason

End

CRACE
KILLER
CRace killer
CRAce Killer

ZUMO
xtra xtra x-tra xtra xtra sized

Taxi
10.000
13 8
vesturhryggur
Svalirnar
Lágmúli
Svartibær
Frítt
Frítt
Útúnsgata
Árbær
Taxi
Frítt
Laugavegur
Byrjunarreiturinn
25.000
Hraunbær
Sporðast
Sæðurstandi
Fjölskyldustræti
Bankastræti
bláireiturinn
Kringlan
Faxaten
Perlan
Lyngháls
Krókháls
Austurstræti
Taxi
10.000
Rofabær
Fannybær
Bær
Höfn
Frítt
Taxi
10.000

Ef þú færð ⚅ þarft þú að draga áhættuspjald

Fjölskyldu-
Spilið



ARON-
BjARKLIND-
ARNAR SON
2005
7ÁRA

ARON
ARON
KROSARI
AustIN-MiNi